

OKABA MORUIWA EA MOLEMO JANG

E rulaganyeditswe go dirisiwa gammogo le dividio tse di rutang tse di kgonang go laisololwa tse di mo webosaeteng ya www.sidewalkspecials.org/education.

1

Ke dilo dife tse nné tse dintša di di tlhokang?
Di kwale kafa tlase ga ditlhabobotlhale tseno.



Gotlokomela
diphologolo



Didjo




Ntlo



Lerato

2

O sireletsa ntša ya gago jang mo matshosetsing ano?
Golaganya matshosetsi le dikalafi tse di tsamaisanang le tsone.



MALWETSE



DIPHARASAETE



GO DUSA

GO FAGOLWA



MEENTO YA TSHIRELETSO YA MALWETSE



MOLEMO



3

O tshwanetse go isa ntša ya gago kwa tlilining ya diphologolo e na le dingwaga di le kae go ya go fagolwa?



TWO YEARS



THREE WEEKS




SIX MONTHS

4

Ntša ya gago e tshwanetse go ja eng?
Tshekeletsa tsela e e botoka thata.



MASAPO



PAPA



MATLAKALA



LE KIBBLES

5

O tshwanetse go tlatsa sekotlolo sa metsi sa ntša ya gago ga kae?



TSATSI LE LETSATSI

BEKE LE BEKE

KGWEDI LE KGWEDI

6

Boammaaruri kgotsa Maaka?



NTŠA YA GAGO E BATLA GO ROBALA
MO TENG GA NTLO LE GO IKUTLWA E LE
KAROLO YA LELAPA.

BOAMMAARURI

MAAKA



NTLWANA YA NTŠA E E NANG LE DIKOBO
MO TENG GA YONE KE LEFELO LE NTŠA
YA GAGO E ITUMELELANG GO ROBALA
MO GO LONE.

BOAMMAARURI

MAAKA



NTŠA YA GAGO E TLA ROBALA SENTLE
FA E GOLEGILWE SENTLE KA KETANE
E E KHUTSHWANE.

BOAMMAARURI

MAAKA

7

Ntšanyana e tshwanetse go nna le mmaayone nako e e kana kang?




DIKGWEDI
DI LE PEDI




MALATSI A
LE MARARO



NGWAGA O
LE MONGWE

8

Tshekeletsa tsela e e siameng thata ya go boloka dintšanyana tsa gago di sireletsegile mo malwetseng pele ga di entiwa meento yotlhe ya go sirelediwa mo malwetseng.



BOLOKA NTŠANYANA KWA GAE



TLHAPISA NTŠANYANA TSATSI
LE LETSATSI



RWESA NTŠANYANA HUTSHE
YA PHATHI

9

Boammaaruri kgotsa Maaka?



DINTŠANYANA DI BORETHE, KA JALO,
DI KA SE UTLWE BOTLHOKO FA
DI LATLHELWA FA FATSHE.

BOAMMAARURI

MAAKA



O TSHWANETSE GO TSHOLA LE GO
KAMPA NTŠA YA GAGO KA KELOTLHOKO
O E TSHEGEDITSE KAFA TLASE
GA MARAGO A YONE.

BOAMMAARURI

MAAKA




NTŠA YA GAGO E IKUTLWA E
PHUTHOLOGILE FA E TSHWERWE
KA BOBOA JO BO MO MOLALENG
WA YONE.

BOAMMAARURI

MAAKA

10

Tlhalosa ditsela tse thataro tsa bothokwa tse o ka bontshang gore o rata ntša ya gago ka tsone. Di kwale kafa tlase ga ditlhabobothlale tseno.




Thapolola ntša ya gago dinao ka metlha mme o tsamaye o e tshwere ka mogala le kholara. Tshameka le ntša ya gago mme o e tlhokomele thata.




Phepafatsa lefelo le ntša ya gago e nnang mo go lone tsatsi le letsatsi gore go se ka ga nna le megare mo go lone.



Tlhomamisa gore ntša ya gago e robala mo lefelong le le sireletsegileng ebile le le bothitho.



Tlhaba ntša ya gago go e sireletsa mo malwetseng mme o tlhomamise gore e na le molemo o o siameng go e sireletsa mo dipharasaeteng.



Fepa ntša ya gago gabedi ka letsatsi mme o tlhomamise gore o phepafatsa sekotlolo sa metsi le go se tlatsa ka metsi tsatsi le letsatsi.



Fagola ntša ya gago go e sireletsa gore e se ka ya dusa go sa tlhokege, le gore e se ka ya nna le malwetse.

11

Fa o dira tsotlhe tse di fa godimo, ntša ya gago e tla nna tsala ya gago e kgolo nako e kae?



DINGWAGA DI LE TLHANO

DINGWAGA DI LE SOMETLHANO

DIKGWEDI DI LE ROBEDI

O DIRILE SENTLE!

O arabile di le kae sentle?



Porojeke ya SIDEWALK SPECIALS

e go lebogiwang WILD AT HEART le France-Hayhurst Foundation ka tsela e e kgethegileng.

Go bona didiriswa tse dingwe tsa thuto tsena mo webosaeteng ya www.sidewalkspecials.org/education